

CRNA GORA

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-332/25-177/1

Budva, 30.01. 2025. godine

U G O V O R
O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Ugovorne strane:

OPŠTINA BUDVA, koju zastupa potpredsjednik Opštine Nikola Jovanović (u daljem tekstu: Opština) i

» **AURA VITTALIS « d.o.o. Budva** koju zastupa izvršni direktor Siniša Jovanović, (u daljem tekstu: Investitor)

Član 1.

Investitor se obavezuje da na ime naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju apartmanskog objekta sa poslovnim prostorom u prizemlju, u II zoni, bruto površine objekta, apartmani 1.320,74 m², poslovno 264,06 m² i garaže 368,83 m², spratnosti G+P+4+Krovna kućica, na kat.parceli br.1651 KO Budva, upisanoj u listu nepokretnosti br. 1600, na dijelu UP 30, blok 11, u zahvatu DUP-a „Dubovica I-izmjene i dopune”, shodno Ugovoru o zajedničkoj izgradnji UZZ br.1070/2024 od 02.07.2024 god., plati iznos od **122.709,58 €**.

Shodno projektnoj dokumentaciji urađenoj od strane „TRIA” d.o.o.Budva i revidovanoj od strane „SPITFAJER” d.o.o.Podgorica i obračunu br. 05-332/24-1770/2 od 14.01.2025 god., BGP objekta iznosi:

Bruto površina objekta

	Poslovno	Apartmani	
GARAŽA	/	/	368,83 m ²
PRIZEMLJE.....	264,06 m ²	50,40 m ²	
I SPRAT		314,73 m ²	
II SPRAT		315,11 m ²	
III SPRAT		315,40 m ²	
IV SPRAT		297,94 m ²	
Krovna kućica		27,16 m ²	
UKUPNO:.....	264,06 m²	1.320,74 m²	368,83 m²

Član 2.

Osnov za utvrđivanje visine naknade je Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (»Sl.list CG – Opštinski propisi« br.1/2015).

Visina naknade utvrđena ovim ugovorom određena je na način što se utvrđeni iznos prosječnih troškova komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u iznosu od 129,29 € po m² bruto građevinske površine objekta, koriguje korektivnim faktorom zona i korektivnim faktorom namjene.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se iznos iz člana 1. ovoga ugovora izmiri na uplatom na žiro račun Opštine Budva br. **510-81723906-90**.

Član 4.

Investitor se obavezuje da će navedeni iznos uplatiti u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog ugovora, u suprotnom će se ugovor smatrati raskinutim.

Član 5.

Investitor se obavezuje da sam snosi troškove za priključak na gradsku, vodovodnu, telefonsku i električnu instalaciju, kao i da riješi pitanje otpadnih voda, a sve prema odobrenim i datim uslovima i dokumentaciji.

Član 6.

Opština se obavezuje da će u pogledu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, gdje nije izgrađena kompletna infrastruktura postupati saglasno svojim mogućnostima i programu uređenja prostora u naselju u kojem korisnik gradi objekat, a u vrijeme realizacije tog programa.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da je investitor u obavezi da dostavi kategorizaciju objekta i dokaz o upisu u Centralni turistički registar 6 mjeseci nakon što se objekat pusti u rad.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko objekat ne ispuni uslove shodno projektnoj dokumentaciji iz prethodnog stava dužan je platiti naknadu u cjelosti za šta će se sačiniti Anex ovog Ugovora.

Član 8.

Investitor se obavezuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da će obaveze za ostvareni popust dobijen po osnovu ugradnje kamene fasade izvesti na objektu.

Ukoliko investitor ne izvede radove iz st.1 ovog člana, dužan je platiti iznos naknade ostvaren po osnovu dobijenog popusta u iznosu od 4.178,70 € po osnovu ugradnje kamene fasade uz obavezu plaćanja zakonske zatezne kamate od dana zaključenja ugovora.

Član 9.

Investitor je saglasan da Opština na svojoj internet stranici objavi predmetni Ugovor, u skladu sa članom 12. Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore” br.44/2012).

Član 10.

Ovaj ugovor je sastavni dio dokumentacije koja se pribavlja za prijavu građenja objekta kod Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izdaje i potvrdu o načinu regulisanja prava i obaveza po osnovu ovog ugovora.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješava nadležni Sud u Kotoru.

Član 12.

Ovaj Ugovor sačinjen je u šest primjeraka istovjetnog teksta, od kojih dva za investitora, a četiri za Opštinu

OBRAČUN NAKNADE:

$$\begin{array}{rcl} 264,06 \text{ m}^2 \times 129,29 \text{ €/m}^2 & = & 34.140,32 \text{ €} \\ 1.224,90 \text{ m}^2 \times 96,97 \text{ €/m}^2 & = & 118.778,55 \text{ €} \\ 95,84 \text{ m}^2 \times 96,97 \text{ €/m}^2 \times 0,50 & = & 4.646,80 \text{ €} \\ & & \underline{157.565,67 \text{ €}} \end{array}$$

$$278,58 \text{ m}^2 \times 15,00 \text{ €/m}^2 = - 4.178,70 \text{ € (kamene fasade)}$$
$$\underline{153.386,97 \text{ €}}$$

-20% 122.709,58 €


INVESTITOR,

»Aura Vittalis« doo Budva



v.d. NAČELNIK,

Davor Rakanović



**OPŠTINA BUDVA
POTPREDSJEDNIK,
Nikola Jovanović**

